

CORONAVIRUS (COVID-19)

U BONA LITABA TSE E SENG 'NETE JOANG?

HLOKOMELA MAFOSISA

Hopola hore mang kapa mang a ka iqapela mafosisa a ba a fetisa. Ho bohlokoa ho lekolisa litaba hore ke tsa 'nete.



NAHANA PELE U FETISA

Ha motho a u romelletse litaba, ema, u inahane pele u ka li fetisetsa ho batho ba bang.



ELA HLOKO MOHLOLI OA LITABA?

Na mohlohi oa litaba o na le mats'oao a mafapha oo litaba li ikarabellang ho ona? 'Muso, likhoebo le mekhatlo ea machabeng li beha mats'oao a tsona (logo) hohle moo litaba li fetisoang ke bona.



PUO E SUSUMETSANG

Litaba 'nete ha li jele phaate. Ha u bala, hlokomela hore puo e Sebelisitsoeng ha se e nkang lehlakore hangata, 'me e susumetsang mobali.




ELA HLOKO BOLENG BA SETS'OANTS'O

Kamehla mehloli e nepahetseng e sebelisa lits'oants'o tsa boleng bo holimo tseo e re'ng le ha li holisoa e be ha li etse phetoho.



ELA HLOKO TS'EBELISO EA PUO

Hangata litaba tseo e seng 'nete li tla li na le liphoso tse ngata ts'ebelising ea puo.



MALAETSA E NEHELETSANOANG

Hangata litaba tseo e seng 'nete li neheletsanoa ho sa hlahlojoa bo'nete ba tsona. Ha se litaba tsohle tse neheletsanoang tseo e seng 'nete, empa li amohele le ho li sebelisa kamor'a tlhahlobo e hloahloa.



NA LI TLALEHILOE KAE KAPA KAE?

Haeba mehloling e tloaelehileng, e ts'epahalang ha e so tlalehe taba eo, ho ka etsahala hore ha se 'nete. Netefatsa bo'nete ba litaba ka ho sheba megloling e tsebahalang, e ts'epahalang kamehla.



SEBELISA MARANG-RANG

Ha u belaela hore litaba ha se tsa 'nete, sebelisa marang-rang a kang 'Google'. U etse potso ka seo u se belaelang.



SE FETISE MAFOSISA KA COVID-19 KA KOPO!